

CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE  
Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu  
Broj: 23-1/21-3/11  
EPA 197 XXVII  
Podgorica, 28. decembar 2021. godine

## SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 149 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore sa 34. sjednice, održane 27. decembra 2021. godine, podnosi

### IZVJEŠTAJ

#### O RAZMATRANJU AMANDMANA (3) NA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE,

##### koje su podnijeli:

- poslanica Branka Bošnjak (1) – br. 23-1/21-3/3;
- poslanice: Marta Šćepanović, Jovanka Laličić i Suzana Pribilović (1) – br. 23-1/21-3/7 i
- grupa poslanika (1) - br. 23-1/21-3/9.

Odbor je u prisustvu većine članova Odbora, predstavnika predlagača i podnosilaca amandmana, razmotrio amandmane (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore.

- 1) Odbor je **većinom glasova podržao** Amandman (br. 23-1/21-3/3) koji je na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore podnijela poslanica Branka Bošnjak i predlaže Skupštini da isti prihvati.  
**Sa ovim Amandmanom saglasio se i predstavnik predlagača, pa isti postaje sastavni dio Predloga zakona i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.**
- 2) Odbor je **jednoglasno podržao** preformulisani Amandman (br. 23-1/21-3/7) poslanica: Marte Šćepanović, Jovanke Laličić i Suzane Pribilović i predlaže Skupštini da isti prihvati.  
**Sa ovako preformulisanim Amandmanom saglasio se i predstavnik predlagača, pa isti postaje sastavni dio Predloga zakona i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.**

##### **Preformulisani Amandman glasi:**

„Poslije člana 10 Predloga zakona dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 11**

U članu 223 riječi: „od šest mjeseci do pet godina“ zamjenjuju se riječima: „najmanje pet godina“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema djetetu, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.“.

U daljem tekstu vrši se prenumeracija članova.“

- 3) Odbor je **jednoglasno podržao** preformulisani Amandman (br. 23-1/21-3/9) poslanika/ca: dr Branke Bošnjak, Vesne Pavićević, Simonide Kordić, dr Tamare Vujović, Danijele Đurović, dr Draginje Vuksanović Stanković, Kenane Strujić, Božene Jelušić i Borisa Mugoše i predlaže Skupštini da isti prihvati.  
**Sa ovako preformuliranim Amandmanom saglasio se i predstavnik predlagača, pa isti postaje sastavni dio Predloga zakona i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.**

**Preformulisani Amandman glasi:**

„Prije člana 1 Predloga zakona dodaju se dva nova člana koji glase:

**„Član 1**

Poslije člana 123 dodaje se novi član koji glasi:

**„Posebna evidencija**

**Član 123a**

O licima osuđenim za krivična djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika, kada su učinjena na štetu maloljetnih lica, vodi se posebna evidencija.

Posebna evidencija sadrži sljedeće podatke o osuđenom licu:

- 1) ime i prezime;
- 2) jedinstveni matični broj;
- 3) adresu prebivališta i boravišta;
- 4) podatke o zaposlenju;
- 5) podatke o osobenim znacima;
- 6) podatke o krivičnom djelu i krivičnoj sankciji koja mu je izrečena;
- 7) podatke o pravnim posljedicama osude.

Posebnu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Podaci iz posebne evidencije vode se trajno i ne mogu se brisati.

Podaci iz posebne evidencije mogu se dati sudu, državnom tužilaštvu i policiji u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica o kome se vodi posebna evidencija, odnosno nadležnoj organizacionoj jedinici policije, kada je to potrebno za vršenje poslova iz njene nadležnosti.

Podaci iz posebne evidencije mogu se, na obrazložen zahtjev, dati i državnom organu, privrednom društvu, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posljedice osude.

Državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa maloljetnim licima dužni su da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno obavlja poslove sa maloljetnim licima, upisano u posebnu evidenciju.

Podaci iz posebne evidencije mogu se dati i inostranim državnim organima, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Na podatke sadržane u posebnoj evidenciji, ako odredbama ovog zakonika nije drugačije propisano, shodno se primjenjuju odredbe zakona koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti i tajnost podataka.“

**Član 2**

Poslije Glave jedanaest dodaje se nova glava i šest novih članova koji glase:

**„GLAVA JEDANAEST A**

**Mjere posebnog nadzora**

### **Član 132a**

Prema učiniocu krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, poslije izdržane kazne zatvora ili kazne dugoročnog zatvora, sprovode se mjere posebnog nadzora, i to:

- 1) obavezno javljanje nadležnoj organizacionoj jedinici policije;
- 2) zabrana posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica, naročito vrtića, škola i dvorišta ovih ustanova, igrališta i slično;
- 3) obavezno posjećivanje profesionalnih savjetovališta i ustanova;
- 4) obavezno obavještanje o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta;
- 5) obavezno obavještanje o putovanju u inostranstvo.

Mjere posebnog nadzora iz stava 1 ovog člana sprovode se 20 godina poslije izvršenja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora, uz mogućnost ukidanja.

Poslije isteka svake četiri godine od početka primjene mjera posebnog nadzora iz stava 1 ovog člana, sud koji je donio prvostepenu presudu po službenoj dužnosti odlučuje o potrebi daljeg sprovođenja mjera posebnog nadzora.

Zahtjev za preispitivanje potreba daljeg sprovođenja mjera posebnog nadzora može podnijeti lice na koje se poseban nadzor odnosi, ali ne prije isteka dvije godine od početka primjene, odnosno od posljednjeg preispitivanja od strane suda koje se vrši po službenoj dužnosti.

### **Obavezno javljanje nadležnoj organizacionoj jedinici policije**

### **Član 132b**

Mjera obaveznog javljanja nadležnoj organizacionoj jedinici policije sastoji se od dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da se lično javlja organizacionoj jedinici policije u mjestu njegovog prebivališta ili boravišta, na način propisan podzakonskim aktom.

### **Zabrana posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica**

### **Član 132c**

Mjera zabrane posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da ne posjećuje mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica, kao što su vrtići, dvorišta vrtića, škole, školska dvorišta, igrališta i slično.

### **Obavezno posjećivanje profesionalnih savjetovališta i ustanova**

### **Član 132d**

Mjera obaveznog posjećivanja profesionalnih savjetovališta i ustanova sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da posjećuje profesionalna savjetovališta i ustanove prema programu koji se određuje na način propisan podzakonskim aktom.

### **Mjera obaveznog obavještanja o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta**

### **Član 132e**

Mjera obaveznog obavještanja o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i

211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da u roku od tri dana od dana promjene lično obavijesti nadležnu organizacionu jedinicu policije o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta.

### **Obavezno obavještanje o putovanju u inostranstvo**

#### **Član 132f**

Mjera obaveznog obavještanja o putovanju u inostranstvo sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da se najkasnije tri dana prije putovanja u inostranstvo lično javi nadležnoj organizacionoj jedinici policije.

Lice iz stava 1 ovog člana je dužno da nadležnoj organizacionoj jedinici policije pruži podatke o tome u koju državu putuje, kao i o tačnom mjestu i dužini boravka u inostranstvu.“

U daljem tekstu vrši se prenumeracija članova.“

**Odbor je konstatovao da je, u fazi pripreme ovog zakona za objavljivanje, potrebno izvršiti pravno-tehničke korekcije teksta zakona u skladu sa prihvaćenim amandmanima.**

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Srđan Pavićević, član Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA  
Momo Koprivica



The image shows an official seal of the Assembly of the Republic of Croatia, Koprivica District. The seal is circular and contains the text 'Д Р Ж А' at the top, 'С К У П Ш Т И Н А П Р Е Д С Ј Е Д Н И К О Р П Р И В И Ц А' around the perimeter, and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.